

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA
Scuola polo per la formazione ambito 08

Aversa, 23/01/2023

Alle studentesse/studenti
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al D.s.g.a
Al sito web

Comunicazione n°205

OGGETTO: Ripresa attività Sportello psicologico

Si comunica a tutte le studentesse, gli studenti, i genitori, i docenti ed il personale tutto che a partire da venerdì 27 gennaio 2023 riprenderà lo Sportello d'ascolto psicologico.

A tal proposito, sarà possibile avere un colloquio con una psicologa prenotandosi nei giorni e negli orari indicati:

Esperti	Popolazione interessata	Disponibilità
Maria Claudia Cantile	ALUNNI	Martedì dalle 12:00 alle 14:00 Giovedì dalle 12.00 alle 13.00 Venerdì dalle 13:00 alle 14:00

I giorni e gli orari potranno variare a causa dei rientri pomeridiani e delle rotazioni delle classi. Gli incontri avverranno in presenza e sarà possibile prenotarsi seguendo le indicazioni seguenti:


INDICAZIONI PER GLI UTENTI

Per poter accedere al servizio gli utenti dovranno seguire la seguente procedura:

- 1) Accedere al sito ufficiale del liceo <https://www.liceofermiaversa.edu.it>
- 2) Cliccare sull'icona sportello d'ascolto



- 3) Selezionare lo sportello d'ascolto e lo psicologo:



Liceo scientifico e liceo scientifico OSA Scuola polo per la formazione ambito 08

1. Servizio 2. Orario 3. Dettagli 4. Fatto

Categoria
Sportello d'ascolto

Sarò disponibile il o dopo il
2 Marzo 2021

Materia
Sportello d'ascolto Personale Scolastico

- Seleziona una materia
- Sportello Matematica
- Sportello Fisica
- Sportello Latino
- Sportello Inglese
- Sportello Latino Orberg
- Sportello d'ascolto Studenti**
- Sportello d'ascolto Genitori
- Sportello d'ascolto Personale Scolastico

Operatore
Qualsiasi

AVANTI

4) Selezionare la data dello sportello (almeno 2 giorni prima dell'appuntamento)

Mar, Mar 19 <input type="radio"/> 14:00	Mar, Mag 07 <input type="radio"/> 14:00	Mar, Giu 11 <input type="radio"/> 14:00	Mar, Lug 16 <input type="radio"/> 14:00	Mar, Ago 20 <input type="radio"/> 14:00
Mar, Apr 02 <input type="radio"/> 14:00	Mar, Mag 14 <input type="radio"/> 14:00	Mar, Giu 18 <input type="radio"/> 14:00	Mar, Lug 23 <input type="radio"/> 14:00	Mar, Ago 27 <input type="radio"/> 14:00
Mar, Apr 09 <input type="radio"/> 14:00	Mar, Mag 21 <input type="radio"/> 14:00	Mar, Giu 25 <input type="radio"/> 14:00	Mar, Lug 30 <input type="radio"/> 14:00	Mar, Set 03 <input type="radio"/> 14:00
Mar, Apr 16 <input type="radio"/> 14:00	Mar, Mag 28 <input type="radio"/> 14:00	Mar, Lug 02 <input type="radio"/> 14:00	Mar, Ago 06 <input type="radio"/> 14:00	Mar, Set 10 <input type="radio"/> 14:00
Mar, Apr 30 <input type="radio"/> 14:00	Mar, Giu 04 <input type="radio"/> 14:00	Mar, Lug 09 <input type="radio"/> 14:00	Mar, Ago 13 <input type="radio"/> 14:00	Mar, Set 17 <input type="radio"/> 14:00

INDIETRO

>

5) Indicare nome, telefono, indirizzo email

Nome

Telefono

Indirizzo eMail

Confirm email

Note

INDIETRO

AVANTI

-
- 6) Alla fine della procedura riceverete una email per la corretta registrazione dell'appuntamento, ma per la conferma dell'appuntamento bisognerà **attendere una email da parte dello psicologo selezionato.**

INDICAZIONI PER LE PSICOLOGHE

Le psicologhe accedendo alla propria casella di posta elettronica potranno controllare la presenza di eventuali prenotazioni e confermare la prenotazione tramite e-mail di risposta.

Tanto per i dovuti adempimenti.

Il Dirigente scolastico
Prof.^{ssa} Adriana Mincione

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993*